

<https://essaillon-sederon.net/Moun-coulege-adieu>

Lou Trepoun 16

Moun coulège adieù !

- Lou Trepoun - Lou Trepoun de 10 à 19 - Lou Trepoun 16, Nov-1993 -

Date de mise en ligne : jeudi 26 septembre 2013

Date de parution : novembre 1993

Copyright © L'Essaillon - Tous droits réservés

Connaître et garder une culture

Trois élèves de 3e du collège Miramaris à Miramas : Nadège G***, Samira El A*** et Nora H*** ont suivi les cours de provençal pendant quatre ans. Cette année, elles ont participé au concours régional de culture sur la langue d'oc. Elles ont élaboré un texte et Nora fut désignée pour le présenter sur cassette. Le texte fut retenu et Nora a obtenu un prix qu'élèves et professeur sont allés chercher à Marseille à l'Hôtel de Région.

Habiter en Provence, aimer la Provence n'est-ce pas aussi faire un effort pour conserver cette langue dans le patrimoine culturel ?

« Que ten la lengo, ten la clau » disait Mistral. Bravo donc à ces trois élèves volontaires.

Suzanne Jouve

Professeur au collège de Miramas **Moun coulège adieù !**

O moun coulège, que quatre annado de tems, ma vido se ié debanè... Pancaro t'ai leissa que deja me siès de manco ! Ti classo, ti courredou, tan de cop lis ai treva que de cor li counaisse ! Ta court, ta salo d'intrado... meme lis iue barra li poudriéu traversa...

Eh bèn vo ! Falié bèn qu'à la perfin tout s'acabèsse ansin ! Ti galejado de vers li prouffessour... li pichot devè courtet e facile... acaba !... Aco, noun tournara plus...

Se vers tu, Liceù, m'adraie emè fierta, dins moun pitre pamens, sente que n'ai un bate-cor !...

E quouro ié pense, me semblo qu'es d'aier que sieù intrado en seisenco ! que me sieù amigado bèn talamen qu'aven farga uno amista vertadiero e founso !

E dire que sieù aro en tresenco ! La classe la mai auto et la mai respectable !

E vaqui que dins rèn que quauqui mes, aurai de dire adieù en tout acò ! Meme s'es ben verai que quauqui fes ai pouscu crida : « de ma vido iè metrai plus li ped ! ».

Aqueù coulège, lou bahut coume disen nautre, per biais d'amistouso trufariè, es lou liò que i'ai grandi, estudia, travaia que i'ai après forço causo e pamens fa forse peù de rire !...

Souventi fès, ai pantaia que, de bon, ero mieù tout entié de la permanènci au C.D.I., passant per la cantino. Me iè permenave souleto e vivieù tournamai en soungé lis ouro marquanto d'aquèli darrièris annado : n'aviè forso, de tras que bono, gaire de marrido.

Ta bastisso, ti mur, tis escalie... n'en sarai regretouso, es ben segur... Pamens, de quant mai me desfautaran l'atmosphèro de ti cous, tant plasento e agradivo : lis imour di prouffessour, bono o marrido, mai que li sabian recounaisse franchi lou lindau... e li trufarié di cardacho ! Elian, sempre lest per engimbra de farcejado e per empura la classo e nous bouta touti en aio ! Vincente, dou riset lougié e subre-agu mai que sa mino angelico escoundié pamens quauqui default ! Samira, mai elo ! Pense que ié fau leù-leù s'ana faire veire d'ou mege fin qu'assaje d'apasina lou ruscle d'ativeta inteleitualo que la tafuro !

Adieù en nosti « bourreù » qu'an per escais-noun, prouffessour. Adieù au prouffessour de fisico que poudra enfin garda li quatre peù que iè soubron, que s'a plus ges de peno per se penchina... s'apren bèn à nautre ! Adieù au prouffessour d'angles emai à si leiçoun de mouralo passado de mode, dins lou biais de : « Enfin, es voste tèms que degaias à barjaca coume d'agasso ! Un jour n'en sarès regretous ! »

Moun coulège adieù !

Adieù lou prouffesseur de musico, d'esport, d'istori... que toùti à chacun, degriavon lou meme capelet de recoumandacioun !... Es emé lou prouffesseur de francès que lou mai s'espounpissian, nous chalant d'un estudi de teste o entre dos leiçoun de gramatico, tant l'ouro se passavo dins l'amistanço e l'estrabort !...

Tout acò, reuni dins un meme souveni : bastisso, escoulan, mestre, es un tros de vido qu'a passa, de nosto vido, uno pajo que sé vai vira e ieù sourrire in bouco, mai de lagremo plen lis iue te leissarei, o moun coulège per m'enana vers lou liceù.

Pamens, un jour, lou sabe, tournarei per te veire, moun coulège.

[Lire la traduction](#)